


POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

# ДЈЕЋА



BROJ 454

БЕОГРАД, 13 МАРТ 1948

IZLAZI SVAKE SUBOTE

PRIMJERAK 3 DINARA



## NA LIPARU

- „Jeste li mi rod, siročići mali?“
- Jesmo rod, Đuro, ali siročići, brate, više nismo!“

# KROZ RASU \* ZEMLU



## NA STAROM POSLU

STETOČINE: Samo što smo se malo potjetili na staru Jugoslaviju a oni — cap!

## Sitne KRUPNICE

MA LJUDI koji se žale i na jednoličnost željezničkog saobraćaja: kažu, postoje šine i uvijek znaš gdje ćeš da stigneš. Ali to nije pravilno. Vagoni br. 703.928 i 786.014 pošli su prije godinu i po dana (24. oktobra 1946) sa stanice Đorđe Petrov, ali se ni do danas ne zna gdje su stigli.

U nekim stanicama roba stoji neistovarena i po dvadeset dana, a ovamo digli graju što su avize za 17 vagona na stanicu Beograd-Dunav predate dan kasnije. Ne treba stvari tako krušto postavljati i treba ući i u dušicu avizera, koja se zadržala malo duže u bifeu — radi podmazivanja.

Mnogo se, brate, više na pojedine željezničare. Milan Uzelac uzimao iz paketa pomalo tečnika, salame, cigareta, ali ne samo što mu je pomagao jedan drugar — vatra živa, čak se i zove Radivoje Varnica! — nego čitava kompanija iz Osijeka. Pa šta je s tim! Ljudi su bar pokazali smisao za organizaciju i solidarnost. Ako za to vrijeme, dok su oni na poslu, vozovi zakasne na našim prugama (na primjer, prošlog novembra) 1.500 časova i šteta prede tri miliona dinara, bar se rjeđe dešava da putnicima voz ode ispred nosa.

Ali ima načina i da se ubrza saobraćaj, recimo, da putnici ne silaze i ne piju vodu po stanica. Samo iz tog razloga stаница Markovac već dvije godine ima neopravljenu pumpu.

Treba se uvijek boriti protiv nepravednih optužbi. Eto, čuje se kako je srez Dugo Selo uprskao zbog slabe evidencije, a međutim tačno je da je u zimskoj akciji prskanja voćaka ovdje ostvaren plan samo za 5.5%, dakle, uprskano je skoro dvadeset puta manje nego što treba. Slaba evidencija ima i korisnih posljedica. Na primjer, uslijed nestašice šibica na Krku skočila je cijena kutiji šibica na 5 dinara. A zar se tako ne povećava narodni dohodak, i to zahvaljujući privatnoj inicijativi.

Ta privatna inicijativa može da se sprovodi i na drugim sektorima, a ne samo na privatnom. Trgovac Pera i kasapin Mita, kao punomoćnici Preduzeća za meso i mlijeko „Šar“ u Skoplju ispovali su za novac preduzeća stoku, pa je prodavali za

svoj račun i dobro zarađivali. Kako se samo sjetiše!

Privatna inicijativa dolazi do izražaja i u građevinskoj struci. U Uroševcu još nije završena zgrada zdravstvene stanice, a agilni pojedinci dobровoljno skidaju brave s vrata i obavljaju slične sitnije radove. Ukoliko ostanu povoljne prilike, preći će na vrata i prozore.

„Racionalizatori“ imaju široko polje rada, pa je i u Pokrajinskem preduzeću u Pančevu pronađen nov metod u obradi cementa. Prilikom posljednjeg uspijelog pokusa ostavljena su tri vagona cementa do dobro pokisnu, i poslije se pokazalo na djelu da je tako prerađen cement mnogo mekši za obradu.

I poštanska struka ima svoja sveta pravila. Oni koji ne znaju ta pravila žale se što u Ivančićima, privrednom i kulturno-političkom centru svoga kraja, još nije otvorena pošta. A međutim, Ivančići nemaju više od 4.000 stanovnika i stanovničića. Šta je

to prema Beogradu, koji ima sto puta više!

Da dodirnemo uzred i prosvjetni sektor. U Učiteljskoj školi u Derventi od 111 učenika bilo je 60 slabih. Mnogi se zbog toga užasavaju, a ja ih pitam: zar je to neka većina, kad jedna strana ima samo 4 i po učenika više? Većina, to je kad na Tehnološkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Beogradu padne na ispit iz statistike svih 100%. Ali to je, ipak, samo znak najveće sloge: svi za jednog, jedan za sve!

Još jedan važan problem, o kome se toliko diskutuje. U koje vrijeme da se održavaju konferencije, pa da svi dođu? Taj problem najbolje je riješen u Prokopljju, jer sindikalna podružnica tamošnje menze UGR AP-a ugrabi da se sastane od ponoći do 3 časa izjutra. Prednost je i u tome što službenici menze, poslije male šetnje, mogu već u 6 časova da pristupe dijeljenju doručka.

Eto još jednog dokaza da je spavanje ružna navika. To ipak ne može da shvati uprava hotela „Central“ u Skoplju, koja svoje učenike šalje na spavanje već poslije 13 do 16 časova rada.



— Ti se ne hraniš više u Društvenoj ishrani broj sedam...

— Ne. Ja nosim kući prehranbe articke iz Ugostiteljskog objekta broj devet...

### SNIMLJEN JE DOKUMENTARNI FILM U VRANJU

U Vranju se snima film „Sofka“. Međutim, ovih dana snimljen je i drugi film, dokumentarni film pod nazivom „Vranjska pedagoška proza“. Režiseri su poslovoda gvoždare „Razvitak“ i Radničko-službeničke zadruge.

Junaci dokumentarnog filma su kursisti koji ribaju patos, slazu drva, brišu prozore. Ovih dana nadležni su komponovali muziku koja se međutim režiserima ne dopada.

★

### NEŠTO MALO O APATINCIMA

U Apatinu, poznatom industrijskom mjestu u Vojvodini, ima dosta radnika i namještenika, a ni jedan jedini od njih još nije ponio Značku fiskulturnika, ako su Apatinci, ne znači da treba da budu tako — apatični.

★

### PROMJENA U KALENDARU

Šumska manipulacija u Glini podnijela je prijedlog da se izvrši jedna sitna promjena u kalendaru — da se poslije 10. ožujka pređe na 23. januar.

Ovaj prijedlog lako je razumjeti ako se uzme u obzir da manipulacija za vrijeme od 10 do 23. januara nije proizvela ama baš ništa, pa sad ne zna kako da izradi to vrijeme u svom proizvodnom planu!

★

### TEKSTIL BEZ TAČKICA!

Zahvaljujući Gradskom preduzeću „Prerada“, Splićani su došli u jedinstvenu situaciju da na karte za hleb dobijaju i tekstil, i to bez ijedne tačkice. Ova, na prvi pogledapsurdna pojava, objašnjava se time što „srećni“ potrošači stalno nalaze u hlebu tekstilne otpatke, a u posljednje vrijeme čak i užariju.

★

### Specijalisti za nadržljekarstvo u škripcu

Na sve strane po Kosmetu bacaju se feredže, grade zadružni domovi, otvaraju škole i zdravstvene stanice, pa se nadržljekari našli u čudu. A još kad je stigla vijest da je mula-Adem, primarijus cijelokupnog nadržljekarstva, razriješen dužnosti, njegove kolege u horu su jeknule:

„Ala, kardaš, čudnijeh prilika! Ovo, joldaš, dobro biti neće!“

I odmah su sazvali oblasnu konferenciju, kojoj je prisustvovala elita nadržljekarstva: mula-Beća iz Uroševca, mula-Čerim iz Nidića, mula-Isak iz Gnjilana, mula-Kadrija iz Vlaštine i drugi.

Konferencija je održana u jednom berberskom čumezu u Pristini, koji je za ovu svrhu ukrašen prijavim amajlijama, zardalim britvama i brijačima, a na počasnom mjestu zida, uokviren krilima slijepih miševa, kumrija i kreja, visio je krvavi govedrog, simbol „kiruškog nadržljekarstva“.

Lupom glavice bijela luka o kondir, presjednik konferencije mula-Beća obznanio je da se pristupa radu, pa je onda biranim riječma izložio zasluge i humane metode mula-Adema: i kako je debelom tojagom istjerivao šejtane kod nervnih bolesnika, i kako je nerotkinje strmoglavitice vješao s trostruki učkur, u krvne bacao reumatičare, bremenite žene istezao naročitim čengelima — uopšte, zalagao se kao najsvjesniji nadržljekar.

Pošto se tripit huknulo u pravcu mula-Ademovog zatvora, uz prepune sahane s ovčetinom i pićem i ibrike mastike, saslušani

su referati o daljem radu i saopštena najnovija uputstva po svim granama nadržljekarstva. Poslije sikter-kafe, magarećim ušima su pokupljene oglodane koščice i prisutnima razdijeljene kao svete i spasonosne amajlike, s tim da ih, shodno mula-Ademovom planu, daju samo po cijenu zlatnih aspri.

Sa konferencije su poslati telegrami: baba-Nedi iz Gnjilana, baba-Jovanki iz Šilova, koje su se pročule liječenjem „od svaku boles“ i Trajku Ivkoviću iz Koretišta, specijalisti za istjerivanje „bijesnih psetanaca“ iz glave u sijanim iglama.

Nemuštim jezikom stavljeni im je do znanja da ni po koju cijenu ne odaju svoje tajne, jer se danas liječi narod od svake bolesti, pa i od sujevjerja. A može se lako desiti da i njima, nadržljekarima, počnu da istjeruju „bijesna psetanca“ iz glave.

## NEMA LABAVO



## 5 NAZDRAVLJE

# TAJANSTVENO BLAGO

DŽIM I BIL bili su upravo kod drugog litra viskija, — činjenica koja potvrđuje pretpostavku da su obojica pri dobrom raspoloženju — kada im pride jedan mister vrlo primamljive spoljašnosti.


Džim i Bil htjeli su izraziti nezadovoljstvo zbog prisustva mistera primamljive spoljašnosti, ali ih ovaj spriječi u tome poručivši još jedan litar viskija. Pri tom je Džimu i Bilu ponudio cigare vrlo dobrog kvaliteta i prijateljski im se namiješio.

Džim i Bil bili su momci dobro vaspitani, te primiše cigare i nastaviše s trećom litrom viskija.

— U vaše zdravlje, bojs, — rekao je mister primamljive spoljašnosti dižući čašu.

— U vaše zdravlje, mister, — rekli su Džim i Bil.

Poslije nekoliko časova Džim i Bil postali su vjerni prijatelji mistera primam-



ljive spoljašnosti, a ovaj je, opet, postao njihov vjeran prijatelj.

— Vjere mi, ako se ne varam, vi ste mornari, — rekao je mister primamljive spoljašnosti.

— Trista mu muka, mi smo valjani momci, — rekli su Džim i Bil. I dadoće svojim licima onoliko izraza povjerljivosti koliko su mogli. Tada mister primamljive spoljašnosti izvadi nekakav žuti pergament, koji je bio išaran najraznovrsnijim linijama, slovima i znacima.

— Grom i pakao, — rekli su Džim i Bil gledajući pergament — šta je to?

— Nebesa mi, na ovom pergamentu leži objašnjenje gdje se nalazi ogromno zlato koje su gusari prije nekoliko vjekova oplačkali i zakopali — rekao je mister primamljive spoljašnosti. — Stvar je jasna: meni su potrebni povjerljivi momci, dobra lađa, pa da zaplovimo okeanom u pravcu ostrva na kome je ovo blago zakopano...

Džim i Bil bili su pod utiskom tajne pergamente. Vrlo su malo premisljali, pa rekoše:

— Trista mu gromova! Pristajemo! Kad ćemo zaploviti?

I već poslije nekoliko dana zaplovio je pučinom okeana brod mistera primamljive spoljašnosti. Džim i Bil rukovodili su brodom. Ostalu posadu broda sačinjavalo je nekoliko ljudi, sam cvjet morskih vukova, koji su imali dosta razloga da se nalaze daleko od obale.

— Momci, — govorio je mister primamljive spoljašnosti Džimu i Bilu — jasno je da nas ima mnogo za diobu zlata koje ćemo iskopati. Posada mora isčeznuti pred ostrvom sa zlatom.

— Sto mu gromova, tako je, — rekoše Džim i Bil.

Poslije mjesec dana plovidbe, mister primamljive spoljašnosti reče:

— Tu smo. Ono ostrvo koje vidite cilj je našeg putovanja. Noćas ćemo se iskraci na njega ali ćemo prethodno ostalu posadu pobacati u more.

— Vjere mi, to je pametno — rekao je Džim i Bil i sa puno revnosti gurnuše u more ostalo članstvo posade. U međuvremenu je mister primamljive spoljašnosti podavio svojeručno nekoliko članova posade. U zoru se iskrcaše na obalu.

— Nadam se da su se oni podavili i da nemamo svjedoke, — rekao je mister primamljive spoljašnosti.

— Tako je, — rekli su Džim i Bil. — Do jutros se ni jedan nije javio da se nije udario.

Mister primamljive spoljašnosti reče, gledajući u pergament, da se zakopano

blago nalazi tačno u sredini ostrva ispod zelenog kamena. Tada Džim i Bil rekoše misteru primamljive spoljašnosti da će ga ubiti, a zlato će njih dvoje podijeliti. Ovaj je primijetio da nije hrišćanski ubiti čovjeka, ali Džim i Bil bili su ljudi čvrstog karaktera. Rekoše da su oni ljudi koji održavaju riječ. Kao dobri katolici otpjevali su sklopjenih ruku God save him (Bože, spasi ga!) pa ubiše mistera primamljive spoljašnosti. Uzeše pergament, odoše na označeno mjesto, nadoše označeni zeleni kamen i podigoste ga. Kad tam — nema zlata. Staiala je samo ceduljica: „Ovdje je bila Maršalova pomoć.“

## Sudske fineze u Kanadi

Otava, 12 marta

Pošto su odbili zahtjev poljse vlade da joj se vrate umjetnička djela koja su, za vrijeme rata, sklonjena u Kanadi, zvanici krugovi u Otavi preporučuju poljskom poslanstvu da pokrene sudski postupak protiv predsjednika vlade pokrajine Kvebek Diplesija, koji je pomenut umjetnička djela stavio pod sekvestar. Međutim, isti krugovi podvlače da je za pokretanje sudskog postupka protiv predsjednika vlade pokrajine Kvebek potrebna prethodna dozvola državnog tužioca pokrajine Kvebek, koji nije niko drugi nego predsjednik vlade Diplesi.

## Demokratizacija monarhofašističkog pravosuđa

Atina, 12 marta

Monarhofašistički ministar pravde Ladas izjavio je pretstavnicima štampe da je Sofulisova vlada, uviđajući opravdanost protesta demokratskog javnog mnjenja zbog smrtnih presuda izrečenih borcima Demokratske armije, odlučila da pripadnike Demokratske armije ne izvodi više pred prijeke sudove, pošto je šef američke vojne misije u Grčkoj general Džems van Flit izrazio želju da zarobljeni partizani budu likvidirani na licu mjesta.

Što se tiče ostalih demokratskih nastrojenih građana, Ladas je naglasio da zasada sve ostaje po satrom, s obzirom da van Flit nije dao nikakve instrukcije za demokratizaciju sudskog postupka protiv takvih lica.



## Američki način života

### „JEZIVI PACIFIKATORI“

Times iz Manilejavlja da je nekoliko 14-godišnjih dječaka osuđenih da pripadaju antidržavnoj organizaciji Hukbalahap (oslobodilački pokret na Filipinima — prim. prevod.) streljano na ivici Clark Field-a od strane jednog žandarmeriskog oficira... List dalje navodi da je u glavnom stanu filipinske žandarmerije izjavljeno: „Ovo je najljepši podvig u dosadašnjem radu na

pacifikaciji zemlje.“ — Telegram Assoc. Press iz Manile.

### „BOŽE MILI, KUD SAM ZAŠ'O!“

„Virgil Jordan, predsjednik Nationale Industrial Conference Board izjavio je da je svjetsko razoružanje ključ za individualnu slobodu i slobodnu privatnu privredu. SAD imaju u sadašnjem momentu jedinstvenu priliku da prinude svijet na razoružanje, čak i po cijenu upotrebe atomske bom-

be u tom cilju, završio je on.“ — Iz New York Times-a.

### „CINIZAM“


„Naše preduzeće ne pravi rasnu diskriminaciju. Zaposlenje i upredjedenje se vrše samo prema sposobnosti, a ne prema rasi, religiji ili nacionalnosti... Naš jedini radnik crnac je noćni čuvar. On radi kada su ostali van fabrike i prema tome nemamo nikakvih teškoća — izjavio je lokalni predstnik preduzeća.“ — Iz „Hartford Times-a“ (Connecticut).

### „UMIRI, NARODE, SAMO NEKA JE PROFIT VEĆI“

„Broj smrtnih slučajeva među osiguranicima bio je vrlo povoljan tokom 1946. g. Ustede uslijed ove povećane smrtnosti omogućile su da se nadoknadi slabi priliv prihoda koje je naše društvo imalo od svojih invenicija.“ — Iz Godišnjeg izvještaja za 1946. g. Equitable Life Assurance Society

„Narodni poslanici Leonard R. Dickinson i Džon J. Kincer izrazili su bojazan da će se komunisti uvlačiti u SAD sa djecom siročadi iz Evrope, kojima je dozvoljen ulazak u SAD ako budu usvojena od američkih građana“. — Iz „Minneapolis Star“.

## SVOJ SVOME



SUDIJE: — Optuženi Roata i Suvicu — oslobođavamo vas — vi ste nevin...

# ČUDO PRIRODE

Napisao: MIHAJLO STANKOVIĆ



pet pogrešna adresal  
— mrmiljao je sebi u  
njedra Čeda Kosić, i s  
naprezaanjem veslao uz-  
vodno, sav prozebao i  
ljut.

Eto, badava je gurao  
čak do šlepova na  
pristaništu. Kleo se  
onak Relja: što tu ima ribe, tušta i  
tma! Samo spustiš čerenac i odmah se  
koprecaju, sve ovolike... A nlgdje tih ovo-  
likih riba. Ruke promrzoše, a jedva se  
poneko riblje pikavče prevari — nap-  
birčio je taman koliko za dobar mamac,  
ništa više.

Tako ti je i na poslu. „Trkni-der, Če-  
do, u Voće i povrće, na Terazijama.“  
A na Terazijama ni pomena od Voća i po-  
vrća, pogrešna adresa, — nego tjeraj dalje, u Fere od Rige, to jest u Rige od  
Fere. Vele naravno: jeste, tu je ranije bilo! Pa i Relja će reći za ribu: prije  
dva dana prosto vrvilo, zdravlja mil! —  
e, baš se ti Čedo, baksuz!

Ama, samo neka on lovi ribu, la-  
že taj čim otvori škrge! — zaključuje  
Čeda jetko. — Ali da sam baksuz, to  
jest!

Pošto je preveslao bivši „Šangaj“ i pri-  
bližavao se „bazi“, čamac mu se skoro  
nasukao, neočekivano. Čeda zari veslo  
i izbekelji se od iznenadenja: čudno neko  
dno, odronjava se... Da je kamenje, nije  
kamenje — nije tako teško; da je pro-  
mrzli krompir, ni to nije — nije tako  
lako. Koji li je đavo? Ama, da nije?..  
Cé! Otkuda to u Dunavu?! Odmah je  
podvrnuto rukav, zagnjurio ruku iznad  
lakta i šepao jedan grumen.

— Oho-ho! — obradovao se Čeda, kao  
da je soma ulovio. — I dalje je zavla-  
čio ruku i vadio komade. — Da i ja raz-  
bijem baksuzluk...

Kad mu je torba bila puna, pohitao je  
kući. Njegova Savka dočekala ga sa  
starinskom supružanskom nevjericom:

— Ništa, je li? Bolje bi bilo da potra-  
žiš negdje ugalj, nego što se mlatiš s  
alasima! Sva drva pogorjesmo...

Čeda spusti torbu, pa iznese pobjedno-  
nosno, ne šarana, nego komad vlažnog  
ali prvakasnog mrkog uglja. Savka je  
grudvu mrko odmjerila i s mrštenjem sa-  
slušala priču o obezbjeđenom ogrevu.

— Jest, ali da ne odgovaraš? — vrtje-  
la je glavom. (Ona je, uopšte, uvijek vrtje-  
la glavom, u ovom ili onom smislu).

— Sto da odgovaram? To ti je kao da  
odeš po džak pjeska ili saku vode. A  
zar nama mnogo treba? — jedno džak-  
če s vremena na vrijeme. Koliko da pre-  
guramo zimu. A da kažeš da je nepo-  
šteno, nepošteno nije. Što nosi mutni Du-  
nav, ne potpada pod evidenciju — to  
je narodna svojina... Ja hoću da platim,  
evo, ali gdje je ugalj?

Svaki drugi dan Čeda je, sa strašću pe-  
caroča, išao u ugljolov. Napravio je čak  
i ugljolovku: poveliku konzervu prikuco  
za motku, a izveštio se da njome bage-  
riše. Prigura obali kolica i samo natovi-  
vari. A što taj ugalj plamti — kao bu-  
kovina! (Ko će ga znati, valjda se mrki u-  
galj i pravi od bukovine...) Ali Savka nije  
prestajala da vrti glavom, i to u negati-  
vnom smislu.

Jedne večeri, baš kad je završio po-  
sač, primijeti Čeda kako dolazi neko s  
obale, i pravo njemu u susret. „Spravu“  
je spustio u čamac, ali je džak bio do  
vrška pun.

— Šta vi to, druže, radite? — upitaće  
čovjek u crnom kačketu.

— Ja, eto, ništa... — izusti Čeda vodenog.

— Vraćam se s pecanjem... Kako ste vi?

— He, — he, pun džak smuđeva! A da  
vi slučajno ne pecate ugalj?

„I on zna za rudnik!“ pomisli Čeda  
i odgovori.

— Pa šta je s tim?

— Kako: šta je? Što ne odete na neko  
drugo stovarište: preskočile tarabu, pa  
trpaj u džak...

— Da izvinete, ne preskačem ja tara-  
be... Vidim da ste nanjušili majdan, ne  
pali da se pravite važni. Je l' da dobro  
grije?

— A-ha! Znači, nije vam prvi put! Gri-  
jetu se! Odgovaraće vi, bratac, za kra-  
đicu!

— Kakvu krađicu? — branio se Čeda  
bezazleno. — Ako sam načepkao mal-

kice, to je od prirode, to je, da kažeš,  
je narodno...

— Nije ovo narodno, — presjeće onaj  
na kopnu — ovo je državno!

— Pa što je državno, to je i narodno.

— Ovo je državno stovarište.

— Ama, kakvo stovarište! Zar na dnu  
vode? Nije to, da kažeš, kudjelja...

Dok je pritjerivao čamac Čeda je na-  
vadio šta je jesen pričao emladinac s  
Pruge: razgrnu veli, pjesak na rijeci  
Bosni, biće kod Zenice, a ono ispod pi-  
jeska ugalj, pravi pravcati, kao na beo-  
gradskom stovarištu. I narod se slobodno  
snabdijeva — niko ne brani. To je, da  
kažeš, čudo prirode. A čudna mi čuda ako  
je i čudo!

Pomenu Če-  
da i svog  
burazera od  
strica: zako-  
pao malo du-  
bije, a ono —  
rudnik. I od  
poljoprivre-  
dnika od-  
mah, tako-  
reći, indu-  
strijalac —  
u „ono do-  
ba“. A kad  
može Bosna,

što ne bi i Dunav? Ovdje su bili Rim-  
ljani i svako drugo čudo, pa... Razumije se,  
to će na kraju pripasti državi, postaće, da  
kažeš, državno stovarište, ali prvo tre-  
ba da dođu inžinjeri da utvrde, pa ko-  
misije — da proglose...

— A što ćete, kad mi je žena zeblij-  
čava... — završio je besedu.

Onaj mu je pomogao da istovari džak i  
samo je odbrusio:

— Drugom vi to!.. Kaki Rimljani, kaki  
bakrači! Vidim želite da vam izade sli-  
ka u novinama što ste pronašli rudnik na  
Dorćolu.

— Ne želim — odgovori Čeda s iskre-  
nom skromnošću. — Ali baš bi trebalo  
da se ovdje postavi jedan bager, da snab-  
dijeva narod...

— Ako vas interesuje, mogli bi da pogle-  
date šta smo već izbagerisali.

— Zdrage volje! — dočeka Čeda i po-  
đe za čovjekom koji ga je upoznavao sa  
nalazištem dorćolskog basena.

Na bedemu je bila povelika gomila  
uglja. Čeda se saže, uze jedan komad, o-  
pipa ga i zagleda.

— Eto, i koks raste u Dunavu, vatamo  
ga na udicu, a može i mrežom... — likovao

je zastupnik državnih interesa pod vodom  
i na kopnu. — Je l' vam sad jasno da je  
ovo već proglašeno za stovarište uglja?

Čedi pada koks iz ruku i zveknu.

— Ne kažem ja ništa za ovo na bedeu-  
mu, ali ono u vodi... Još bi neka ribarska  
zadruga mogla proglašiti da sve ribe u  
Dunavu i Savi pripadaju njenom stova-  
rištu...

— Dobro, je l' vi pecate?

— Pecam.

— A za pecanje imate dozvolu?

— Dabome da imam.

— A imate li dozvolu da pecate mrki  
ugalj, a?

— Nisam čuo da se i takve dozvole  
izdaju.

— Onda ste bez dozvole pecali ugalj  
na državnom stova-  
rištu.

Čedi pre-  
kipi:

— E, lud vas  
pop krstilo, zar  
se državni u-  
galj istovaru-  
je u Dunav?

— Nije u Dunav, nego pored Dunava.

— Izvinite, ja nisam dirao što je pored

Dunava. Eno, sav je džak mokar...

— Eh, ne znate, bajagi, da se Dunav  
izlio...

Čeda upade u riječ:

— Kažite vi meni: zašto nema ugalja u  
Beogradu?

— Pa zbog niskog vodostaja.

— Eto, nizak vodostaj, a kod vas po-  
plava. Pecam ja ovuda svake godine i  
znam šta znači kad se Dunav izlije. Nije  
on čestito ni napunio korito, a vi: izlio  
se...

— E, ko će da mu uvati dokle je ko-  
rito... Mi smo službenici, nismo pecaro-  
ši. Vi umijete da nabadate gliste, a zna-  
te li koliko bi koštalo da se šesnaest van-  
gona izbacuje na bedem? Kad može ugalj  
da se izdaje ovdje, može i pedeset metra  
dalje. I zato smo lijepo izručili na  
obalu, pored same vode. Naš poslovoda  
kaže da smo time postigli veliku uštedu.

Čedi se dopade ta „štednja“ — sjeti se  
onih što štede marke i šalju njega, kao  
živi koverat, s kraja na kraj Beograda.

— A što niste, bolan, i koks stavili po-  
red vode? — osmijehnu se Čeda. — Pa  
da se šarani igraju piljaka sve do Der-

apa, — ne bi više morali ni da izdajete!  
Koliko bi, da kažeš, onda zaštedjeli, moj  
brajko! — Kurir predahnu. — Ja ne za-  
kidam državi — molim račun za dva  
džaka (dva je ipak zakinuo — od stida)  
Neka bude i dvjesta kila, ali bez utova-  
ra, franko dno...

— Ama nisam ja zadužen za izdava-  
nje računa. Nego ti, bratac, taj džak izruči  
a onaj neka ide u rashod...

— Gdje da izručim? — upita Čeda po-  
lazeći po džak. — Zar čak ovamo na  
bedem?

— Ama, izruči tamo odakle si uzeo.

— U Dunav?

— Pa u Dunav, tu je sigurnije — neka  
sve bude na gomili.

Izručujući mrki ugalj u mutni Dunav  
Čeda je uzdisao:

— Opet pogrešna adresa! E, baš si ti,  
Čedo, baksuz! — A pri odlasku je do-  
vinkuo čuvaru kopna i vode: — Kad bu-  
dete u junu izdavali ovaj ugalj, doći ću  
da uzmem dvije tone — da razbijem baks-  
uzluk... Je'l se zbilja mrki ugalj pravi od  
bukovine?

★

## Sudnji dan i ostale sitnije strahote

Tajna izmišljatorsko-došaptavačka agen-  
cija „Alarm“ javlja:

Sinoć je u bifeu „Kod Duple Ljute“,  
u krajnjem desnom budžaku, iza bureta,  
održan sastanak inicijativne grupe šefova  
šaptačke propagande. Sjednici su prisu-  
stvovali gospodin Gera i gospodin Štu-  
ka od strane starije gospode (seniora) i  
gospodin Lesli Frajer i gospodica Džoan  
Gerla, kao predstavnici juniora. Na sjed-  
nici je popijeno 36 klekovača, uz 24 ki-  
sele paprike, a odlučeno je sljedeće:

a) Panika sa „fantomom“, iliti sa „be-  
ogradskim Landrijem“, što davi žensku  
čeljad, imala je velikog uspjeha, i njenog  
autora treba pohvaliti a s ovakvim ak-  
cijama nastaviti i dalje (pod uslovom da  
se uvijek nađe odgovarajući broj lako-  
vijernih).

b) Poslije duže diskusije odlučeno je  
da se dalje konkretne mjere ovoga stila  
sprovode po sljedećem programu i planu:  
1) za 1 maj očekuje se kao sigurno  
katastrofalan zemljotres. Stari, privre-  
meno ugašeni vulkan Avala ima da pro-  
radi, a Beograd će biti žestoko zasut la-  
vom i pepelom.

2) U Budžakliskoj ulici pojaviće se gvo-  
denzuba, koja jede djecu. Nevezano za dat-  
um, prema potrebi.

3) Gospodin Dari Bokserki javio se na  
san pokojni Vladan Đorđević i saopšto-  
jio da će biti smak svijeta. Početak pret-  
stave u julu.

4) Prema autentičnom tumačenju Apo-  
kalipse, koje je dao preblagi vladika Bra-  
donja, tačno u ponoć između 31 avgusta  
i 1 septembra otvaraju se nebesa i na-  
stupa strašni sud.

5-99) Razradice se posebna lista u ko-  
ju će se unijeti: pojava strašnih epi-  
demija, kučići s rogovima, vukodlaci, su-  
dari Zemlje sa Marsom (u kombinaciju  
dolazi i Jupiter), zatim dolazak novog le-  
denog doba, sedam gladnih godina. itd.  
Sav ovaj program servirati, kao i do-  
sada, u prijesnom stanju.

M. M.

★

## Gnjilanski vampiri

Da sujevjeri ljudi baš sasvim ne bi iz-  
gubili vezu sa zagrobnim životom, u Gnji-  
lanu su se pojavili vampiri.

U sastavu jedne radne desetine, vampiri  
su se odmah dali na posao i dvije noći  
revnosno su zasipali kamenicama zgradu  
analafetskog tečaja u Muhadžir-mali. Po-  
štjujući njihov konstruktivni rad, tečaj nije  
radio puna dva dana.

Po obavljenom poslu vampiri su se po-  
vukli, pa se sada sa najvećim nestrpljje-  
njem očekuje pojava vukodlaka, kako bi  
se i oni pokazali na djelu obnove već dav-  
no zaboravljenog — tamnog vilajeta. Ali  
trezveni Gnjilanci riješili su da ih sveča-  
no dočekaju glogovim kocem.



# Mali Đokića PIŠE JEŽU

Pošto sad ima tekstila i na tačkice i bez tačkica svi se dali u renoviranje pa deda pono što da poruči odelo i poveo mene da mu pravim društvo al on ne priznaje proširenje beograda za poslednji sto godina i nikad ne ide dalje od knjaz mijajlove i okoline da ga ne tera baksuz pa tu svratio kod dvojice krojača i pišta kad će biti gotovo a oni pokazaše grdnu gomilu zamotuljaka i kažu ne može pre tri meseca a deda onda pokaza preporuku njihovog pobratima da se ispozna privatni s privatnim a majstor kaže e kad je preporučio pobratim onda će biti kroz dva meseca ali siguracija, a deda kaže zar demsi sezon da nosim u juni mesec a onaj se žali ja i moj pobratim propadosmo a pre podne nismo mogli da radimo dok nam grejalica ne zgreje beton al pošto je već odmaklo posle podne ja zavirim u radionicu i vidim da oni igraju šaha a kompanjon propade zevajući i čekajući di će drugi kompanjon da miče kralja a deda se naljuti pa kaže eh zaslužili ste da vam ovde otvore zadrugu jer kod njih nema šah a ja kažem bravo deda al nemaš pravo jer su za zadruge potrebiti vredni ljudi i dobrovoljan pristanak.


## Šaljivi šapirograf

Naša ustanova dobila jedno cirkularno pismo, umnoženo na šapirografu, ali tako blijedi kopiju da smo je pola dana odgojeni. Išlo je to pismo od ruke do ruke, i svi smo se trudili da pokažemo svoje grafološke i daktiloskopske sposobnosti. Uspjeli smo na kraju da rekonstruišemo tekst u ovojkoj mjeri:

"Državni za...od za so...alno ... jala u Beogradu.

..... čekovnom p. atnicom a u.kor. cete ..... obiti iše čk. u..tnic. Po ....šetku ....panj. kojima iste vrši i upl... do... nosa...." Itd.

Divan izum, taj šapirograf. Automatski pravi ukrštene riječi, i to šaljive. Zamislite samo: obiti panj do nosa!



**DIREKTOR RESTORANA:** — Jeste li, druže, poručili jelo kod jednog sedog kelnera?

**GOST:** — To vam ne bih mogao reći, kad sam poručio bio je crnomanjast.

**PISAČI STO TIPO »SJUTRA«**

Gradski magacin u Prokuplju »Pasjača«, u zajednici sa stolarskom radionicom, izrađuje specijalan tip pisačeg stola zvani »Sjutra«. Kao ugledni primjerak može zainteresovanima da posluži pisači sto ovog tipa koji stolarska radio-nica i »Pasjača« izrađuju za pro-kupačko Invalidsko privredno preduzeće. Odlika njihovog rada je u tome što se od trenutka davanja obaveze za liferovanje pa do liferovanja na svako pitanje mušterije kad će sto biti gotov izgovara imen tipa i obavezno kaže: »Sjutra!«

### MALI OGLASI

Gradska menza u Somboru obaveštava stare i nove preplatnike da ovih dana prireduje reprizu »nedjelja jela od kupusa«. Izvod iz jelovnika: kiseo kupus s vodom; voda s kiselim kupusom; običan kupus s vodom i bez vode; sladak kupus; čorbast kupus i sl.

Drvo za ogrev, veću količinu prodajem franko šuma Savina kraj Herceg Novog. Cijena po sporazumu, a u svakom slučaju niža od maksimirane, jer mene drvo ništa ne košta: siječem šumu kao da je moja, a ne narodna. Požurite dok zaliha traje i dok mi nije odzvano. — Upravnik manastira Savina, Filaret Koprivica.

### IPAK VAJDICA

Gradski fiskulturni odbor u Apatinu preduzeo je ovih dana jednu veliku akciju: snabdjeveni svjećama i lampama krenuli su članovi odbora da pronadu makar jednog

Cika miša frontovac išo da poruči košulju na bulevaru pa prežao petnes' banki za šice a jedna drugarica uzela mu meru pa kaže devedeset devet dinara a on kaže al ja nemam konac a ona kaže naš konac a on kaže pošto a ona kaže uračunato a čika miša kaže a kolko da donešem postave a ona kaže mi čemo dati postavu a čika miša kaže slobodno vi uračunajte a ona kaže uračunato a čika miša kaže a dugmeta a ona kaže i dugmeta a ona čika miša stade d izvojleva koliki razmak i dužina špicava pa kolko dugmeta pa rupe za fišbajn pa rezervna kragna pa sportske manžetne al dva para i kaže molim vas vi samo naplatite kolko treba al ona neuomoljiva pa kaže to su sitnice, mi radimo po volji mušterije a čika miši sumnjivo pa pita di je gazda a ona devojka kaže nema više gazde, ovo je zadruga a čika miša posle zaokupio pred drugim mušterijama da fali zadruštvo al kad je hteo d izade dode jedna žena i traži košulju pa kad ču nije gotova uhvatit se za kosje iao već šesti put dolazim, dokle ēete da me vortate a čika miši se okrenu radnja pa uzdahnut još samo ovo d izostane ali šta će šnajderska posla.

nosioca značke fiskulturnika. Pošto je osvjetljenje, izgleda bilo slabo, traganje je završeno neuspjehom. Međutim, osvjetljena je jedna druga činjenica: neaktivnost organizacija kojima je povjereni briga o fiskulturi.



— Molim vas, primite na čuvanje moju kartu jer ne znam kako da je sačuvam od djece!

★

### SIROKA JE POPOVSKA MANTIJA

„Siroko je lišće borovo“, ali široke su i mantije dušebrižnika manastira Daliće, koji su odgovarali pred Okružnim sudom u Bujama zato što su prikupili velike kolicine šunke, masti, šećera i drugih namirnica i švercovali ih u Italiju. „Siroti“ fratri skrušeno izjavljuju da su nevinji kao novorođenčad, jer nisu oni krivi što pod široku popovsku mantiju može mnogo da stane.

★

### RAZLIKA U DIFERENCIJU

Skopski advokat Kapsarev dokazao da je veliki „štediša“ i da živi sa svega 6.000 dinara svog godišnjeg prihoda.

Međutim, poreska komisija, sa svoje strane, našla je jednu malu razliku: njegov prihod ne iznosi 6.000 dinara godišnje, već 8.000 mjesечно!

★

1 + 1 = 0

Rad u Livnu često je ometan rđavim električnim osvjetljenjem, a električno osvjetljenje je rđavo vjerovatno zbog toga što u Livnu postoje „samo“ dvije električne centralne: jedna kalorična i jedna hidrocentrala. Kao što se vidi, matematika nije uviđek tačna nauka, jer je  $1+1=0$ .

## TEHNIKA I STVARNOST

Drug statističar bio je fakultativno odusevljen tehnikom. Na svakom koraku gledao je njena velika djela, divio se njenoj svermoći. Sjedi, na primjer, u menzi, grebucka zamišljeno okorjelu fleku na čaršavu (od nekog jela iz prethodne nedjelje) i zadivljeno pilji u kašiku. Eto, i to je stvar tehnike. Prvi pronašao je izmislili su ovo grandiozno djelo i podarili ga civilizaciji. Čime bi inače abonirci menze jeli onu zagonetnu, čarobnjačkom vještinskom ni iz čega stvorenu čorbu? Ili gleda u sijalicom. Opet tehnik, i to u kakvom misterionom obliku! Električnu svjetlost ne može da zadrži ni debeli sloj prašine.

Ipak, u posljednje vrijeme počeo je nekako da sumnja u svoj ideal — tehniku. Oduševljenje mu isparava kao voda koja vri na peći, vri, vri, pa na kraju počne da nestaje u vidu pare. Posrijedi je bilo jedno fantastično čedo tehnike — telefon.

Kaže jedno jutro direktor našem pokloniku tehnike:

— Druže statističaru, uniformišite se o kvalitetu i kvantitetu proizvodnje tokom prošle nedjelje u fabrički strugova toj i toj.

Fabrika je daleko. Ali tu je blagodet poslovognog čovjeka, čudo tehnike — telefon. Pet puta zavučeš prst u rupicu brojčanika, okreneš, prisloniš slušalicu i sam podatke da zabilježиш.

— Alo, ovdje statistika, molim cifre vaše proizvodnje u protekljoj nedjelji?

Odgovor:



— Noćna smjena je bila aktivnija. Proteklih sedam noći zabilježili smo rekordan broj 111.

— A kvalitet?

— U najboljem stanju. Rumeini, teško oko četiri kila.

— Rumeni! Zašto rumeni? Po proizvodnom planu, trebalo bi da su plavi.

— E, naši su rumeni. Poplave jedino kad plaču.

— Plaću! Ali, molim vas, kako to da plaču?

— Pa kad su gladni, ili kad im se mijenjaju pelene.

— Strugovi gladni, mijenjate im pelene!!! Ama, s kim ja govorim?

— Ovdje porodište!

— Eto, pogrešna veza. Blagdet telefonska.

Po drugi put ista manipulacija sa prstima i rupama. Dobije Gradsku plastičaricu — kod njih su strugovi reš pečeni, i sa preljevima. I tako redom: Udrženje penzionera, uprava Zoološkog vrta, Bogoslovski fakultet...

Drug statističar se pronervozio Da nisu kancelarski telefoni pokvareni? Istrči čovjek na ulicu i pohita do javne govornice.

Ubaci dinar — veze nema, a dinar ostao. Ubaci i drugi, opet ne ispada. I treći ostao da im pravi društvo. „Lijepo bogami, — misli u sebi — akcija štednje. Sparkase po javnim mjestima. Samo ko li poslije isplaćuje kamatu?“

Ni u idućoj govornici nije bilo bolje sreće. Digne slušalicu, ubaci dinar, a iz nje neko kučurikanje, grebanje serpi — prazne konzerve negdje lete niz turšku kladuru.

— Alo, radio-stanica, — kaže on žustro — prekinite vezu, nisam vas tražio!

Učini mu se kao prenos nekoga kakofoniskog koncerta. Međutim, to nije bila radio-stanica, nego neka čudna osobina telefona — valjda vari proglutane dinare, pa mu krči stomak. Ovakvo neuslužan telefon počeo je već da ga ozbiljno nervira. Kućne najprije uljedno po crnom trbušiću koji je halapljivo prožderao njegov dinar. „Druškane, nemoj da se šališ i hrčeš!“ Ali efekta nema. Onda ga malo jače lupi sa strane, pa odozdo, odozgo — ništa. Najzad ga tresnu onako od srca ... ispadaju dugmadi, kartonski koturići od tombola, pa čak i izlizani blokeji...

Informacija o strugovima je ostala neostvarena. Šta više, drug statističar je na nju i zaboravio. Spopao ga je bijes zbog druge stvari. Zar njegova ljubimica tehnika tako da podbaci? Pođe na nadležno mjesto da se žali. Protest u ime civilizacije...

Opterećenje linije, kažu mu u Direkciji. Ukinuće se telefonii o-nima kojima nisu neophodni. A linije brekću od tereta i telefonii izvode viceve i krivine da te muka spopadne.

Čak se i gazdarica druga statističara, gospa Julka, penzionerka, žali na telefone. Dobila od svoje prije novu mustru i hekla neku šustiklu. Ali zaboravila da li bježe prvo pet klot, a poslije pet frket, ili obratno. Drž za telefon, ali ne može prije da dozove. I najzad kad je dobila vezu, nikako na miru da obavi razgovor. Taman u prvih petnaest minuta saznaš sve pojedinosti u vezi sa glavnom čipkom, bordurama i fronclama, kad se u vezu ubaci neko preduzeće za pernatu živinu i prije prahuće s telefona. Tek što su se ponovo raspricale o jučerašnjem ručku, umiješa se Gradsko pogrebno preduzeće, i one se brzo prekrstiše. Prije nego što su za idućih dvadeset minuta ispričale sve novosti iz komšiluka, uletjela u razgovor neka novinarska redakcija i još ih izgrdiše što, tobzbe, pričaju o Markovim konacima i opterećuju telefonsku centralu. — Eto, — bunila se ona — kakva vajda od tih telefona, kad nisu na usluzi radnom narodu!

Tek tada je bilo jasno drugu statističaru da se zbog gospa Julki ne treba zamjerati tehnicu.

V. K.

## Lepotica

S VI MI U Zazaugasvibubu (Zavodu za una-prednje gajenja svilene bube) dobro znamo da se svilene gusenice gaje već pet hiljada godina. Drugim rečima, od pamtiveka. Gusenice je čovek pronašao u divljem stanju i ima ih i dan danjih koji žive u divljem stanju, ali naša je dužnost da ove pitome još više pripitomimo i mi se ponosimo tim svojim radom, tako korisnim za čovečanstvo.

Kako smo se svi mi u Zazaugasvibubu obradovali kada se pojavile dva mlađa čoveka, jedan s fotografskim aparatom, a drugi s pisaljkom i rekoše da dolaze iz novina, da nešto pišu o našem radu za unaprednje gajenja svilene bube!

Ispriča naš šef dve knjige, i onu od Stankovića-Kerića „Gajenje svilopreleca“ i onu od Aleksandra Jovanovića „Gajenje svilene bube“, objasnji čak i to kako se naši stručnjaci ne slažu u terminologiji, pa neki kažu svilena buba, a neki svilopreleac. Onaj novinar s pisaljkom piše, piše, pa na kraju mesto da kaže hvala, veli:

— Znate nama su potrebne i slike. Zato je ovde sa mnom moj kolega foto-reporter.

Dadosmo im da slikaju lese, slikaju i našu gusenicu „Potsetnik za odgajivače svilnih gusenica za svakodnevne radevine“, gde se vidi lepo kada treba dati sveže i seckane rezance, kada krupno sečene, kada celo lišće, a onaj ti mlađi čovek s pisaljkom kaže:

— Zeleli bismo i nešto živo!

Sad nije vreme gajenja svilene bube, ni dužovog lišća još nema, ali priseti se naš šef, pa veli:

— Mogli bismo da pozovemo jednu našu činovnicu, da obuče beli mantil, pa da pozira pred našim oglednim lesama ili da vrši dezinfekciju lokala za gajenje.

— Koju ćemo da zovnemo, druže šefe? — upitah ja.

— Pa, Desu! Ona nam je, izgleda, najlepša.

Strčah ja sprat niže, kad — Desa javila da je bolesna i nema je.

— Ništa ne mari, to je samo zbog slikanja! velim ja.

— A, graknuše svi, ako treba za novine da je slikaju, evo nje!

I zovnuh je telefonom. Dođe ona kao popa kad sveti vodicu. Ali zakasnila. Oni novinari neki čudni ljudi. Vele: nije im za sliku potrebna velika lepotica nego dobar radnik. I naša baba-Ruža obuče beli mantil, stade pored lesa, a tetka Julka, opet u belom mantilu, donela je formalin i prskala njime vrlo pažljivo, da ne bude štetno ni za njeno zdravlje, a ni za zdravlje ovih novinara, nekih čudnih osobnjaka, koji rekoše:

— Baš će lepe da budu naše slike!

I to bez naše lepotice, mis Zazaugasvibub, kako svi zovemo Desu. Njoj je bilo vrlo žao i verovatno se toga dana ne bi razbolela da je znala da njena slika može doći u novine. I ona je buba-svilena.

Milivoje Golubović-Migol



Donosimo članak Hauarda Koha, objavljen prije izvjesnog vremena u američkom časopisu "Skrin rajter".

**K**ADA ČUJEM napade protiv besplatnog školarstva, kada čitam članke, objavljene u raznim krajevinama naše zemlje koji su upereni protiv dosada još trpljenih ostataka nezavisne i napredne misli, kada prelistavan novine ili slušam radio koji svim silama nastoje da potpiruju nerazumijevanje i mržnju protiv bolje polovine zemaljske kugle — tada počinjem da shvatam da živim u čudnom, veoma čudnom dobu. Ono što se prije dvije godine smatralo za odliku, danas se tretira kao grijeh. Prijatelj je postao neprijatelj. A za ono što se nedavno još nazivalo patriotizmom, danas se kaže da je teroristička djelatnost.

Pokušavam da analiziram ono što se sada dešava. Ali, da bih sačuvao potrebnu perspektivu, moraću da stojim — da se slikovito izrazim — naglavacke. Pokušaću da podrobno ispričam sve što sam viđao, do čega sam došao u ovoj malo neobičnoj poziciji.

Kada sam imao dvadeset godina, pokušao sam da formiram svoje prvo političko mišljenje. Tada sam mislio da je ženino mjesto u kuhiću. Kasnije sam izmijenio ovaj svoj stav, pa sam došao do ubjedjenja da i žene imaju neke veze sa ljudskim rodom, pa, sljedstveno tome, i sa sticanjem biračkog prava. To je — avaj — bio moj prvi pogrešni korak, poslije kojeg su se na moj vrat svalile razne progresivne zamisli.

Druge priznanje je još nezgodnije. Za vrijeme krize bio sam u Njujorku, gdje sam nastojao da izučim vještinsku pisanja pozorišnih komada. Smatrao sam svojom dužnošću da temeljno, sa svih njegovih strana proučim život. Radoznali posmatrač je u to vrijeme imao na raspoloženju materijala u izobilju: dugački redovi pred vratima ureda za posredovanje rada, tužne povorce demonstranata koje su odvodili u zatvor i tako dalje, i tako dalje. Taj mi se život nije učinio sasvim zadovoljavajućim. Upravo stoga sam glasao na sljedećim pretdsjedničkim izborima za Ruzvelta. Mnogi su učinili tu istu grešku — naime, i drugi su u pričnjom broju glasali za Ruzvelta. (Ne zaboravimo, ja sada stojim naglavacke!). Čitalac vrlo dobro zna kakve su promjene jedna za drugom nastale u zemlji. Naša domovina je počela da uređuje svoj život po izvjesnom planu. Nicali su novi putevi, brane; jedan za drugim sklapali smo razne međunarodne sporazume i pred nama je počeo da svjetluca zrak nove nade.

U to vrijeme smatrali smo pravednim sve ove pojave. Šta više, ovom pogrešnom shvatanju nasjeo je i poneki član Republikanske partije. Srećom, već smo odavno ostavili za sobom to opasno doba. Ljudi koji su se našli pored kormila zemlje veoma vole elementarne sile, nemaju ništa čak ni protiv zemljotresa. Govore o novoj krizi koja se ne može obuzdati. I, ako se budemo dobro vladali, možda ćemo uspeti da pribavimo sebi i novi rat. U mojoj poziciji, kada stojim na glavi, ovi izgledi se čine veoma primamljivim.

Tako sam ja — pristalica Ruzvelta — danas, u današnjem periodu, veoma sumnjiva ličnost. Vi ćete se možda zadovoljiti i ovom konstatacijom. Ali ne, ne, tek sada dolazi crna čorba. U prvom periodu rata, sad već ne znam više da li slučajno, ili po naređenju Josifa Staljina (zavisi od toga kakve novine vi obično čitate), firma "Varner Broz" povjerila mi je da napišem scenario pod naslovom "Moskovska misija".

Budući da sam bio naivan čovjek, mislio sam da u svom komadu treba da iznesem što više konkretnih činjenica o Sovjetskom Savezu i o njegovim prijateljskim odnosima sa drugim zemljama i da ove činjenice treba da prikažem u svakome lako razumljivoj, ali donekle dokumentarnoj formi. Moj zadatak je bio taj da američkom narodu ocrtam objektivniju sliku o Sovjetskom Savezu od one koju može da formira sebi na osnovu američke štampe. Pošto je Sovjetski Savez bio naš drug po oružju, saveznik u zajedničkoj borbi, čovjek je mogao pretpostavljati da će ovaj poduhvat biti krunisan punim uspjehom. Pored Devisove knjige čitao sam razni izvorni materijal, sve što god sam mogao nabaviti. Između ostalog i zapisnike sa zasjedanja Društva naroda i stenografske zapisnike sa suđenja trockistima.

Naravno, nisam bio načisto s tim da je jedan dio Amerike

već onda bio u ratnom stanju sa Sovjetskim Savezom. Bio sam toliko naivan, da sam duboko vjerovao: svi se borimo protiv fašizma. Da sam i onda tačno vidi istinu, kao sada, kada stojim naglavacke, onda bih kao prvo borca za ideju kolektivne bezbjednosti prikazao Franča, a ne Litvinova, i rekao bih da sovjetska vlada čini sve kako bi osuđila ideju kolektivne bezbjednosti. Da sam svojevremeno znao sve to, ja danas ne bih bio terorist, nego nacionalni heroj.

Držim u rukama čitavu hrpu isječaka — većinom iz "Čikago tribjuna" i "Njujork dejli njusa" — koji su svijetu pričali bajke o našim neograničenim mogućnostima i o agresivnosti komunista i konstatovali da komunisti vrše ozbiljan uticaj već i na naše filmove. Istina, trebal je dobro da ispreturnam ovu gomilu novinskih isječaka, da bih našao na neki dokaz. Za svaki slučaj, našlo se ponešto. Naravno, "Moskovska misija" zauzima među filmovima — pardon, umalo ne rekoh „istaknuto mjesto“; sasvim sam zaboravio da stojim na glavi. Ima, međutim, i drugih filmova. Vi sigurno niste ove filmove držali opasnim. Eto, recimo, film Sidnija Bahmana „Pjesma uspomena“ koja prikazuje život poljskog kompozitora Šopena, Šopen, čovjek osjetljiv i dobrog srca nije mogao da ravnodušno, iz lože, posmatra patnje svog naroda, pa je Poljacima pružio izvjesnu pomoć. Već i sama misao da jedan kompozitor ima prava da se interesuje za sudbinu svog naroda nepodnosišljiva je za svakog "stpostotnog Amerikanca". To je bilo dovoljno da "Čikago tribjun" zapjevušenim ustima grdi ovaj film. Ideja povezanosti umjetnika sa životom, naravno, nije ni mogla da potekne sa drugog mjesta, nego iz Moskve.

Onda je slijedila „Pjesma o Rusiji“. Dovoljno je rječi već i sam naslov. Ma koliko to čudnovato zvučalo, sušta je istina da smo svi radili pod uplivom iste pogrešne misli, naime, mislili smo da je Sovjetski Savez — naš saveznik.

Ili, uzimimo na primjer film Lamara Trotija, koji govorio o tome da nije baš najljepša stvar linčovati ljudi. Iskreno da vam kažem, ne znam kako da učinim bijelim ovaj crnački film poslije dolaska „nove ere“. Ali, štampa pukovnika Mak Kormika konstatiše sljedeće: „Nije teško reći protiv koga je uperena propaganda ovog filma“. Prisiljen sam da to potvrdim: stvarno nije teško reći! Mi zaista ne volimo linčovanja, u najmanju ruku onda kada stojimo na nogama, a ne na glavi. Ovako ili onako, svejedno, „Tribjun“ je stavio na crnu listu bezbroj imena raznih pisaca, autora, režisera, i tako dalje. To su jednostavni ljudi koji nemaju nikakvog drugog grijeha, nego to da su u uglavnom radili na stvaranju boljeg, ljepšeg svijeta.

Nadam se da neću biti optužen da ovu ozbiljnu temu tretiram u nedostojnom položaju.

Htio bih da napomenem još jednu stvar. Prije dvadeset godina u Njemačkoj je održao govor neki beznačajni čovječuljak. Bacao se riječima: komunizam, sindikati, liberali, internacionalisti, i tako dalje, i sve je to činio bez trunke logike. Upravo, kao američki listovi u svojim sada objavljenim člancima. Ovaj tip je u ono vrijeme izgledao tako glup, da ga je većina Amerikanaca ismijavala. Na cijelom svijetu svaki čovjek zdrave pameti smijao mu se od srca. Došao je, međutim, jedan dan, kada im se smijeh pretvorio u grč plača...

## KAKO SE BUTER PRETVARA U PORCELAN

Zahvaljujući pronalažačkom daru izvjesnih engleskih naučnika, pronađen je vrlo praktičan i lak način da se najobičniji butter pretvori u skupocjen porcelan. Postupak koji ovi engleski domaći ljudi koriste izvanredno je jednostavan:

Iz Londona, recimo, doznači se za Brisel 70 funti sterlinga, što je potpuno dozvoljeno. Zatim vlasnik doznače odlazi za Brisel i nosi sobom još 25 funti, što je isto tako dopušteno. U Briselu kupuje za svih 95 funti butter, a zatim odlazi u Bizoniju, gdje pretvara svoju robu u porcelansko posude, što je, naravno, stoprocentno dopušteno. Ukoliko trenutno ne postoji mogućnost za izvršenje porcelanskih operacija — zbog velike navale engleskih naučnika ove vrste, butter se sličnim postupkom pretvara u tepihe, fotografске aparate, itd.

Zatim hrabri eksperimentator napušta Bizoniju i u Londonu pretvara porcelan, odnosno tepihe ili fotografске aparate, u sumu dovoljnu da deset lica doznače po 70 funti za Belgiju i da ponove gornju operaciju. Itd.

★

## NIRNBERG BR. 2

Sud nirberški, s puno dara, zločincima „sefte“ čini, — pa mu Gliksburg sad otvara filijalu u Atini.

## Američki razlozi

### za nevraćanje jugoslovenskog zlata

NA UŽOJ konferenci Stejt departmента iznijeti su razlozi zbog kojih američka vlada odbija da vrati deponovano jugoslovensko zlato. Među najubjedljivijima su ovi:

1) Jugoslavija traži svoje zlato na osnovu pravnih i moralnih načela koja važe u međunarodnim odnosima. Međutim, Trumanova doktrina i napravljena je da bi se poništilo važenje tih načela.

2) Ako bi se Jugoslaviji vratilo njeno zlato, ona bi ga upotrebila za obnovu zemlje i učvršćenje svoje ekonomske i političke nezavisnosti. Poznato je međutim, da američka vlada nemilice troši svoje sopstveno zlato da bi sprječila takve opake tendencije i evropske zemlje učinila što više zavisnim od Amerike.

3) Američka vlada se trudi da ojača fašizam u Evropi. U tu svrhu

troši milijarde dolara. Međutim ona smatra da može bar donekle da se obešteti plijeneći imovinu onih naroda koji je svojim nekompromisnim stavom protiv fašizma ometaju u izvršenju ove njene misije i uvlače u toliki trošak.

★

### SVE ZBOG „ZALETA“

Poslije neuspjelih napada i čestog bježanja pojedinih monarhofašističkih jedinica ispred Demokratske armije, general Stratos dao je sljedeću izjavu:

— O nekom našem povlačenju ne može biti ni riječi! Ako smo se i pomakli koji kilometar unazad, to je samo zato da bismo uzeli potrebnu zalet i sa većim zahodom navalili na protivnika!

Poslije ovog objašnjenja očekuje se novo „uzimanje zaleta“ od strane monarhofašističkih trupa.

### MI SMO ZA PRIJATELJSKE ODNOSE SA JUGOSLAVIJOM POD USLOVOM:



## „JEŽ“ SAVJETUJE SAOBRAĆAJ

Preporučuje se svima željezničkim stanicama da se ugledaju na jednu veliku stanicu, koja je od svojih čekaonica napravila konačište, pa svake večeri tu spava po 100 ljudi koji uopšte ne putuju.


Neke stanice su došle na ideju da treba čistiti čekaonice i perone, ali se primjetilo da se sve to ponovo zaprija. Pošto bi novo čišćenje bilo uzaludan posao, najbolje je čekaonice ne čistiti.

Primjećeno je da u nekim vozovima, u pojedinim vagonima odvratno blješti poneka sijalica, što veoma ružno odudara od prijatnog mraka u ostalim vagonima tih vozova, pa putnici demonstrativno odbijaju da putuju u takvim vagonima.

## NIRNBERG BR. 2

Sud nirberški, s puno dara, zločincima „sefte“ čini, — pa mu Gliksburg sad otvara filijalu u Atini.

## Terazije nírnberškog pravosuđa



## DOLE PETROLIZACIJA!

Pričao mi drug Milutin kako stanuje u zajedničkom stanu broj 5, u našoj petokatnici. Stan konforan. „Elektrifikacija“ u njemu sprovedena do maksimuma. Čak je nekadašnji vlasnik i vod u kupatilu zagrijavao električnim putem. Uopšte, pravo uživanje stanovati u takvom stanu, pa makar on bio i zajednički... Da... Uopšte, život je bio lijep u zajedničkom stanu broj 5. Bio je lijep dok se nije pojавio Pera zvan „Karambol“. A od tog trenutka svakičas karambol. Namor neki, kavgadžija i nasilnik. Fizički grdosija — i stanari, šta će, sklanjaju se. I on očigledno kavgu traži u svakoj prilici.

„Elektrifikacija“ stana ako je tako možeš nazvati bila je vječiti povod: te zašto gori stalno svjetlost u pret soblju, te što će sijalica u kupatilu, umivanje se vrši danju, te ovo, te ono. To je bilo prvo u vezi sa zajedničkim odjeljenjima, a poslije počeo Pe-

ra „Karambol“ da nasrće u neku ruku na privatni teren, na stanare u njihovim sobama. U stanu više domaćinstava, a svaka soba nosila je u stanu službeni naziv po broju jedan, dva, tri, itd. Pera „Karambol“ prvo naletio na sobu broj tri: upao u momentu kad je stanovnica te sobe kuvala kafu na rešou: „Šta — graknuo — zar takav luksuz — rešo?! I kafa, i to je luksuz, a o rešou neću ni da goovrim, to je udarac nanijet kolektivnom rashedu svih stanara — konstatiše Pera „Karambol“ — i to ne može tako da ide. Rešo ima da se izbaci iz stana, isključi iz upotrebe i — kvit!“ Domaćica grešnica, šta će — isključila rešo, kafu nedokuvanu ostavila. A Pera poslije ovog slučaja poveo akciju za izbacivanje rešoa iz upotrebe i u ostalim stanovima.

Nekoliko dana bilo je sve mirno, bez karambola. I jedno jutro — lom! Pera „Karambol“ utvrđio da se u sobi broj 5 pegla rublje pomoću električne energije. Zatekao stanarku na djelu: s električnom peglom u ruci i štekerom u zidu. I nadao dreku:

— Ne možete vi da se peglate o našem trošku! Kupite zaseban sat, pa se pegljajte s čim hoćete i dokle hoćete, a ne ovako! Vi da budete iseglani, a meni se ne poznaće buh na pantalonama. Baš ako vam je baš do pegljanja — čumur!

Ovaj slučaj podigao je malo veću prašinu, a kad je Pera još postavio zatjev da se odjave radio-aparati, jer gutaju struju, stanari su se strahovito nanelektrisali. Nastao je kratak spoj: jednostavno su nasrñuli na Peru „Karambol“, a na osnovu tog neočekivanog karambola njemu je kasnije izdato ljekarsko uvjerenje o kontuzijama i namecotinama.

— Stvar je u nekom sudu, — završio je drug Milutin, ali smo bar odustali od kupovine petrolejki što su predlagali miroljubivi stanari, izvršili smo reelektrifikaciju cijelog stana, pa uživamo kao da živimo u drugoj petoljetki.

M. KREMEN

### Navika

Xitoski su svi junaci navikli na novo stanje: oružje se prvo baci, pa se nagne u bježanje.

### Sve za džep

Bizoniji — zbog „rezona“ pripaše i treća zona, a ujka Sam samo pita: „Koliko je tu profita?“

### AMERIKA SLAVI HIMLERA

Okupator od zanata nek taoce samo hvata i nevine neka strelja... To je glas pokrovitelja.

## Koruški SS — dijalog



SUDIJA: Bolje bi vam bilo da priznate da ste pripadali SA-organizaciji. Mene ne možete prevariti, pošto sam vam bio predvodnik...

## PISMA „JEZU“

### SAVEZ VARDARA I GRADSKOG KUPATILA

Stanovništvo Titovog Velesa s nestrupljenjem očekuje mjesec maj pa da se pošteno iskupa, jer je i prošle godine gradsko kupatilo radilo samo od maja do septembra, a čim je prestala plaga na Vardaru prestalo je i kupatilo. Vardar i kupatilo imaju, izgleda, zaključen ugovor da radi samo ljeti, a zimi da se odmaraju. A građani, ako im je do kupanja, mogu da se prošetaju do Skoplja, jer tamо ima dosta kupatila, i mogu odjednom da se iskupaju za cijelu zimu.

telegram bi možda uspio da stigne i rabadžiska kola, koja su mu izmakla samo za pet dana.

### 1 KAFANA NA 250 ODRASLIH

Stanovništvo odjeljka Kovačić u Sarajevu uskoro će imati jednu veliku svečanost. Tom prilikom otvorice se osma kafana, što je veoma povoljno za naseљje koje nema više od 3.600 birača. Sektor Vraca, je još jači: ima 4 gostionice na 1.000 birača. S druge strane, vrijedno je zabilježiti da u ovim naseljima nema ni jedne jedine mljekare.

J. P.

### NOĆNI KROS-KONTRI

Putnici koji stižu u Mesić u 23 časa vozom Sarajevo—Beograd odmah priređuju noćni kros-kontri i zaduđani stižu u Rogaticu. Pošto stazu od 9 i po kilometara uspješno savladaju čak i kad su noćne vijavice, uprava „Autoprometa“, koja je, inače, obavezna da osigura noćni kamionski saobraćaj na liniji Mesić—Rogatica, riješila je da taj saobraćaj više i ne uspostavlja. Na taj način umornim putnicima se pruža pogodna prilika da se noću dobro rasane, za sjutrašnji posao.



## Muke i nevolje „čovjeka sa stomakom“

Razmišljanje o fiziološkom ustrojstvu čovjeka dovodi do zaključka da naš organizam ima jedan nedostatak. Velika je šteta što čovjekov stomak nije podešen za loženje ugljem, nego mora da upotrebljava hranu i uopšte, stvari koje se jedu.

Do ovog zaključka došao je jedan skromni građanin koji je svoju radnu mašinu ložio hranom preko stomaka, i — u menzi.

U Beograd se doselio iz unutrašnjosti. Pošto mu se i žena zaposlila, saglasili su se da je najpraktičnije hraniti se u menzi. Kolega iz preduzeća vodio ih nekoliko dana u svoju menzu. Bili su zadovoljni: hrana ukusna (nisu, istina, dunstane ševe, ali je lovnik raznolik), kelneri ljubazni, direktor obigrava oko gostiju i pita imali ko kakvu primjedbu. Po stolovima stolnjaci bijeli kao snijeg, tanjiri i čaše se blistaju, u vazama neki zimzelen, po zidovima slike. Stolovi postavljeni za troje-četvoro, sjedneš gdje hoćeš, porazgovaraš, popuši poslije jela poručiš i kafu. A radio svira laku muziku. Jednom riječju, skromno ali prijatno. Osjećaš da služba u stomaku nije samo grubo podvrgavanje biološkim zakonima hranjenja, već skoro kao neko malo zadovoljstvo.

Međutim, jednog dana onaj vođi dobije premještaj i hitno otpušta. Naš provincialac podne na ručak, ali nikako da pronađe onu dobru menzu sa zimzelenom. Kao da je u zemlju propala.

„Građanin sa stomakom“ potražio je najbližu menzu — „Objekt državne ishrane broj 13“ i upisao sebe i ženu. Sjutradan otisao na ručak o počeo da traži očima slobodan sto — da zauzme i sačeka drugaricu. Gleda: na sredini menze stoji pravi pravcati saobraćajac, maše rukama i raspoređuje goste: red je sad na ovom kraju, a malo poslije na suprotnom. Stolovi nanizani kao domine. Duž njih dva reda glava, nišu se kao žalosne vrbe kraj potoka. I tako, on u jednom ugлу a žena u suprotnom. Katkad se ukaže neka pukotina u redovima glava, pa se sporazumijevaju prstima, pomoću azbuke za gluhojeme.

Theoriskoj i idejnoj strani na polju društvene ishrane u ovoj menzi posvećena je velika pažnja. Na ulazu stoji tabla sa grafikonom dnevnog obroka. Toliko i toliko kalorija. Ali zašto te kalorije moraju da budu tako neukusne? To ipak nisu kalorije iz običnog komada uglja. Zar kalorije masti moraju da budu u vijek u obliku zagorjele zaprške. I kako to da ugljene hidrate predstavljaju baš neoljušteni krompiri, a vitamine nedokuvana šargarepa? Na zidovima parole:

„Ne razmišljaj o uređenju menze, to škodi varenju.“

„Ne krituj jelo, jer time smanjuješ njegovu kaloričnost.“

Fiziologija također uči da muzika olakšava varenje, pa stoga i ova menza ima radio-aparat. Ali za vrijeme ručka uviđek je nekako prenos iz vulkanskog grotla Mauna Kea, gdje se priprema emisija lave pa stoga grozno krči.

„Građanin sa stomakom“ nije imao dovoljno razumijevanja za ovakvo tretiranje misije ishrane. I otada počinje njegov beskončni put iz menze u menzu, iz reča u reč. Uporno traži onu svoju bivšu — dobru menzu. Raspituje se kod prijatelja za nju, priča im kakva je bila, ali mu niko ne vjeruje, kažu mu da se pod uticajem menzaškog života javljaju halucinacije i fata-morgane.

U jednoj menzi, koja je bila čuvena po čestom kuvanju svinjskih papaka, dobio je jednog dana dlakavi neošureni papak, i to

s rožnatim završetkom, kao dokaz da je žrtvovani objekt „Objekta ishrane“ zaista pripadao papkama. Kelner ga je ipak utješio: bolje to nego da je pasulj bio sa govedinom, pa da slučajno dođe potkovici dotičnog bika.

„Građanin sa stomakom“ čak je pokušao i da protestuje kod uprave menze zbog aljkavog odnosa prema njegovom stomaku, ali su mu odgovorili:

— Mora da se ekonomiše, a vaše je da se prilagodite. Sada vas hranimo sirovinama koje smo ušparili prošlog mjeseca. A vašu pretplatu za ovaj mjesec dali smo na uložnu knjižicu, i taj novac sada koristi obnovi zemlje, dragi druže...

— Ali ne i obnovi moga stomaka! Vodi li o njemu ko računa?

— Izvinite, ali to su malograđanski nazori. Treba se uzdici iznad ličnih interesa i sitnih strasti.

I taj malograđanin nikako da se uzdigne iznad sitnih strasti koje ga obuzimaju u podne i uveče, pa i dalje traga i luta. U svakoj menzi tipizacija je izvedena do savršenstva. Kalorije su u takvoj formi pripremljene za smještaj i fiziološko ložište čovjeka da proklinješ i nauku što je uopšte otkrila kaloričnu vrijed-

nost krompira na uštrb ukusnosti krompir-paprikaša. Svuda su, u cilju štednje, prekrili stolove papirom. A i na njih su pazili da se brzo ne uništavaju, pa su služili istovremeno i kao jelovnik i kao evidencija desetodnevног jelovnika. Svuda se kelneri uhvatili parole „Ko neće, neka poljubi i ostavi!“ — pa je tresnu na svaku molbu i primjedbu. I natjeraju čovjeka da dođe do uvjernja da je menza prokletno mjesto na kome je i ljubaznost umrla od pokvarenog stomaka.

Posljednjih dana „građanin sa stomakom“ šetao ulicama već upoznatog grada, šetao s olovom u crijevima, sa gorušicom u guši... divnog li čuda, ugleda svoju negdašnju dobru menzu. Od iznenadenja podne mu voda na usta (voda iz progutane čorbe).

Ali, avaj, ni ona se više nije ni za dlaku razlikovala od ostalih. Ono nekoliko dana blagostanja, koje mu je ostalo kao san, slučajno se podudaralo sa takmičenjem za prelaznu zastavu. I čim je zastavica osvojena počelo je po strom, kao i svuda.

Tuga je obuzela „građanina sa stomakom“ — kao da je izrečena presuda njegovom blagoutrobiju, ali mu se ipak čini da bi se s malo dobre volje moglo mnogo štošta popraviti. Kada bi se menze takmičile i duže i češće, ta presuda ne bi bila bez apelata.

V. KOMARECKI

## BIJELE POKLADE



## Dovitljivi čovjek

OD UREDNIKA lista dobio sam nalog da napišem reportažu o početku građevinske sezone. Gdje će dobiti najbolja obavještenja nego na samom vrelu, kod direktora građevinskog preduzeća. Direktor me primi veoma ljubazno, šta više, obradova se mojoj posjeti:

— Gdje ste vi, djeliću narodne savjesti! — oslovi me direktor.

Lijepo je to rečeno: „djelić narodne savjesti“. Bi mi nekako milo kad me direktor ljubazno posadi u ugodnu fotelju, pa izvadi blok i okrenu telefon:

— Alo! Direkcija!.. Da, da, baš mi vi trebate. Ovog trenutka kod mene je došao novinar — da ispitava zašto je zakasnilo lifierovanje građe...

— Druže direktore!.. — pobunih se ja, a on mi namignu i da de ponovo znak da sjednem.

Glas preko telefona zaklinja se da će izvršiti obavezu. Direktor je prijetio:

— Nešto malo kritike u novinama, pa ćete se češati i gdje vas ne svrbi!..

Opet je onaj nevidljivi zaklino na telefonu, a direktor mi namiguje i maše rukom da se smirim. Najzad završi:

— Hoćete li da vam dam vezu, ili da mu kažem da ćete ispuniti

obavezu, i prema tome, članak će postati bespredmetan?

Naravno, onaj daje riječ...

Direktor je spustio slušalicu, zatim otvorio notes, nađe sljedeći broj i ponovo okrenu telefon:

— Alo! Ovdje direktor... Di- spečera, molim! A, vi ste! Vrlo dobro. Kod mene se nalazi novinar — spremi se da piše o vašim dispozicijama. Ja sam mu sa svoje strane već predao naše urgencije sa datumima.

Opet je nastalo kukanje s one strane telefona, opet sam ja usta- jao, sad još više začuđen, opet je direktor namigivao i mahao rukom da se smirim i, na kraju, dobio obećanje da će sve biti riješeno u najkraćem roku.

— Tako, druže novinaru, mora i na taj način da se ljudima da potstreka.

Još nisam ni slova uspio da odgovorim, a direktor je opet dohvatio telefon.

— Alo, kolega, kod mene se nalazi novinar koji je došao...

Pravdanje, obećanje i na kraju razgovora radostan direktor osmijeh. Redali su se: kreč, gvožđe, opravka kamiona. Još tri poziva.

Kad je sve telefonske razgovore završio, direktor je zadovoljnopratrila ruke:

— Tako, brate! — udruženo po birokratskim njuškama!

I zbilja sam dobio želju da uđaram ne samo po birokratima nego i zabušantima, makar oni imali izgled šaljivčina i okretnih dovitljivaca koji drugima daju potstrelka.

Moj sabesjednik, koji mi ustvari nije dao ni bijele da probesjdim, potpša me po ramenu i zamoli na kraju da ga što češće posjećujem. Voli on, kaže, zdravu i konstruktivnu kritiku.

D. Ceramilac

\*

## ŠTEDNJA IZNAD SVEGA

Prije nekoliko dana uprava Doma sa upravom stručne škole za učenike u industriji i zanatstvu održale su na Cetinju zajedničku konferenciju i donijele slijedeće zaključke:

1) da učenici uče i dalje bez knjiga i rječnika, jer ni njihovi stari nisu imali knjige ni rječnike, pa su proživjeli svoj vijek;

2) pošto se dosad pokazalo da učenici mogu „uspješno“ raditi i bez svezaka i olovki, da se i dalje razvija u tom smislu duh štednje.

Ovaj sistem bi, poslije toga, uštedio truda upravama ova doma oko nabavke udžbenika i drugih učila, a to nije mala stvar.

\*

## Gdje miši kolo vode

„Kasina“ u Varešu pravi je raj za miševe. Oni uživaju sva prava i slobodno hodaju po hodnicima i trpezariji, a gostu dodučak i u krevet. Poslije neprospane noći službenici se sa zahvalnošću pozdravljaju s upravom preduzeća koja im je obezbijedila tako lijepu zabavu sve do zore.

Sa ženom-poslovodom „Kasine“ poveo sam razgovor o miševima i pitao zašto ih ne truju.

— To je opasno, — odgovorio je ona — jer miševi mogu da raznesu otrov.

— A što ne nabavite nekoliko mačaka?

— Kakve mačke! Treba za njima da se čisti?

— Nabavite onda mišolovke.

— A ko će da postavlja mišolovke i vadi iz njih miševe?

Nisam znao šta da joj odgovorim. Naš razgovor pažljivo je prisluškivalo nekoliko miševa, i da sam ostao još jednu noć, ko zna kako bih se proveo.